

Product datasheet for **SC214640**

zinc finger protein 138 (ZNF138) (NM_006524) Human 3' UTR Clone

Product data:

Product Type:	3' UTR Clones
Product Name:	zinc finger protein 138 (ZNF138) (NM_006524) Human 3' UTR Clone
Symbol:	zinc finger protein 138
Synonyms:	pHZ-32
Mammalian Cell Selection:	Neomycin
Vector:	pMirTarget (PS100062)
ACCN:	NM_006524
Insert Size:	1508 bp



[View online »](#)

Insert Sequence:	<p>>SC214640 3'UTR clone of NM_006524 The sequence shown below is from the reference sequence of NM_006524. The complete sequence of this clone may contain minor differences, such as SNPs. Blue=Stop Codon Red=Cloning site</p> <pre> GGCAAGTTGGACGCCCGCAAGATCCGCGAGATTCTCATTAAAGCCAAGAAGGGCGGAAAGATCGCCGTG TAACAATTGGCAGAGCTCAGAATTCAAGCGATCGCC GAATGTGGCAAAGCTTTTAACTATCTTAACTTACTGAACATAAGAAAAATTTACTAGAGAGAAA GCCTACAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTAACCAAGTTTTCAACCCTTATTACACATAAGATAATT CATAGCGGAGAGAAAACCCACAAATGTGAAGAATGTGGCAGAGCTTTAACCAAGTCCGCAAAGCTCACT GAACATAAGTTAATTCATACTGGAGAAAAACCTACAAATGTAAAGAATGTGGAAAAGCTTTTACCAGCA TACTCAATCCTTAGTACACATAAGAAAATTCATACTGGGAGAAAACCCACAAATGTGGAGAATGCGGA AAAGCCTTTAACTGGTCTCACTCTTATTACACATAAGATAATTCACAGTGGAGAAAAACCTACAAA TGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAAACCAGTCTCACACCTTATGAGACATAAGAAAATTCATAGTAAA GAGAAAACCTACAAATGTGAACAGTGTGGCAAGGTCTTTAAGAAGTCTCACTCTTACTGCACATAAG ATCATTACTACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTGAGGAATGTGGCAAAGTTTTAGCCAACCTCTCAAC CTTACTAAACACAAGAAGATTCATACTAGAGAGAAACCTTACAAATGTGAAGAATGTGGCATATCTTTT AACCAGTTCTCACAACCTGCTATACATAAGATGATTCACACTTGAATGAAACCTTACAAATGTGAACGA TGTGGCAGTTGTTTTAACTAGTTCTCGAACTTTACTATGCATAAGAAAATTCAACTGGAGAGAACTC TACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAAACCAAGTCTCAACACTTACTATACATAAGATAATTTAT ACTGGAGCAAAACCTTGGAAATTCAAAGAATGTGGTAAAACCTTACAATCCTCAAACTTCTTACACCTA AAATTCATGCAGGAGAGAAAACCCACAAATGTGAAAAATTTGGTAAATTTTAAACAAGTCTTCAACCC TTTCTGCACATAATATAATTCATACTGGAGAGAAAACCCACAAATGAAGAATGTGGTAAATGCTTTTAA ACCAATTCCTCAAAATCTTACTAAACAAAATTAATACTGAAAATGTTACAAACAGAAAAATGTGAAAATG ATTTTAAACAAAACCTTCAAAATTTTTCTAAACATAAAGGAAATCATACTGGTAAAGAAATTAATAAATGT GAAGAATGTGACAAAGCCTTTAAATGGTTGTCACACTTGATTGTAGGTAAGATAATTCATACTGGCAGA AACTCCAGAAAGTGTGAAGAATATGGCAAACCTTAAATTCCTATACCTTATTGCACAGGAAAGCATTTA TACTTCAGAAAATGTTGACTGATATAAAGAATGTAGAAAAGCCATTAATATGTGCTTACATCTTATTC AACATTAGAGAGTTAGTACTTAATAAAAGCATTATAAATGCAATTACTGTCAAACTCA ACGCGTAAAGCGCCGCGCATCTAGATTGAAGAAAATGACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCA CGAGATTCGATTCCACCGCCGCTTCTATGAAAGG </pre>
Restriction Sites:	Sgfl-MluI
OTI Disclaimer:	Our molecular clone sequence data has been matched to the sequence identifier above as a point of reference. Note that the complete sequence of this clone is largely the same as the reference sequence but may contain minor differences , e.g., single nucleotide polymorphisms (SNPs).
Components:	The cDNA clone is shipped in a 2-D bar-coded Matrix tube as 10 ug dried plasmid DNA. The package also includes 100 pmols of both the corresponding 5' and 3' vector primers in separate vials.
RefSeq:	NM_006524.4
Summary:	May be involved in transcriptional regulation as a repressor.[UniProtKB/Swiss-Prot Function]
Locus ID:	7697
MW:	58